633



The Mysore Gazette.

Vol. 50.]

PUBLISHED BY AUTHORITY,

[No. 44.

BANGALORE, THURSDAY, NOVEMBER 11, 1915.

PART IV. OFFICIAL PAPERS.

Season Report for the Week ending with the 45th Saturday in 1915 (6th November 1915).

		Rainfall up to 8 A. m. on Saturday														
	District 2 H - st			Lipsi tep		U	p to th	o oud at Jan	of the pary 1	week from 916	Price of	Price of food exsine in sector pay annual				
District and Station			This week		years' aver- age for the currespond- ing week		This year		rage o et tem eara	Excess (4) or defect (-1) of column compare with column 5	4					
3=	i ,	2		3		4		6		G		. 7				
(- Bangalore C. & M. Sta- tion	I.	a	I.	G.	1. 30	c. 01	,].	D.	I. c.		This week	Past week	Past ten years' fortsightly		
BANGALORÉ.	City & Taluk Hoskoto	***		000	49 59 57	33 29	10 36	34 27	40 39	- 1 50 + 1 97	-	Seers		Seers		
	Nelmangala Kankanhalli Magadi	 		0 0	63 76 54	29 25 26 27	75 56 23	27 28 31 32	03 40 22 55	+ 2 36 2 65 - 4 66 - 5 32	sort. Ragi	14'50 10'50	6'00 14'50 10'50	6'56 14'00 11'43		
	Channapatna Anekai Deyanhalli Closepet	024 024 011		0 0	67 44 48 59	26 32 28 27	35 61 09 79	32 35 29 32	73 46 44 27	- 6 37 - 2 85 - 1 36 - 4 48	Kadale	6'50	6.20	8'43		
Ì	District average			0	öδ	26	62	31	00	2 47		,				
KOLAŘ.	Kolar Bowringpet Chintamani Mulbagal Sidlaghatta Chikhallapur Bagepalli Goribidaur		60	00000000	59 54 23 89 55 42 15 28	29 31 24 23 29 25 20 29	82 48 89 85 84 68 13 70	24 24 23 24 25 25 25 26	65 61 48 70 80 80 40	+ 5 17 + 6 87 + 1 41 - 0 85 + 4 04 - 0 12 - 3 27	Rice, 2nd sort. Rogi Kulthi Kadale	6'60 17'00 11'00 7'00	6'50 17'00 11'00 7'00	7.72 17.23 12.35 9.10		
	Malur Srinivaspur Gudibanda	Ö.	05	0 0 0	61 61 35	30 25 27	47 41 11	26 24 29	43 67 51 22	+ 3\ 27 + 3\ 80 + 0\ 90 2\ 08						
	District average	0	06	0	48	27	13	25	39	+ 1 74						
TUNIKUR.	Tumkur Maddagiri Chiknayakanballi Sira Gubbi Tiptur Pavagada Kunigal Koratagare Turuvekere	0	12 17 70 07	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	74 72 60 87 71 64 20 55 68 76	23 32 26 25 37 22 27 29 29	09 60 84 45 96 92 03 63 53 49	29 25 23 19 27 21 17 27 23 23	88 77 79 60 51 97 44 43 68 90	6 79 + 6 83 + 3 05 + 5 85 + 10 46 + 0 95 + 6 20 + 4 90 + 15 59	Bies, 2nd sort. Ragi Kulthi Kadale	7'00 18'00 12'00 6'50	7'00 17'00 12'00 6'50	8'80 10'00 8'80		
	District average	0	11	0	59	29	ß1	24	06	+ 6 55	-			-		

1417

					-			. 3d . OT			-		1		
*District and Station				Last ten years' aver- age for the correspond- ing week		Up to the end of the 1st January				Excess (+)	Price of lead grains in score per rupse and market fluctuations to prices of food grains				
			This work			This year		Average of past ten years		or defect (—) of column 4 compared with column	Food grains			d.	
	1	-	-		-			_		5	6				· ·
-		-	-	-	I.	-	1,			G.	1. c.				Past ten
-			1,	¢.	1	e. 16	33	0.	26 1	12	+ 7 02	1	Tible work	Past :	fortnight
	dia .		***	***	ô	67	25	03	24	19	+ 0 84		Брегв	Seers	Scere
	A		114		1 1	05	26	09	24	68	+ 3 01	Rice, 2nd	6.50	- 6°ŏ0 .	713
		•••			0	43 72	32 · 23	41 70	27	72 44	+ 4 69 + 0 26	gort. Ragi	16'00	16'00	13'75
ej		***	""		ŏ	70	34	99	35	04	- 0 05	Kulthi	11.50	11'50	18,38
MYBORE					0	51.	33	05	25	64	+ 7 41		1		
	Nanjangud				Ŏ,	98	32	84	25 27	32 06	+ 7 62	Kadals	7.00	7.00	7'81
a		•••	***		0	56 93	25 24	65 84	24	57	- 0 23		1		
	4.5				ő	76	27	- 31	24	79	- 2 52		1		
i	TT 1 1 . 7 1 .				1	06	23	54	Źű	35	2 81		i	1 1	
- {	77 . 1.	***	***	1.00	0	66	29	26	23	65	+ 5 91		l l		1
	District average	· · ·	120		0	78	28	56	25	97	+ 2 59				
(Hassan		-		1	18	82	45	31	41	+ 1 04				-
ا ب	Manjarabad (Saklespi		-14	100	1	14	73	64	87	50	—13 B6	Rice, 2nd	7'50	7.20	8.90
HASBAN.	Arkalgud		***		1 0	98	31	68	33 37	03 91	1 15 2 57	Bort, a	16'00	16,00	17'00
出一	Belur	•••	*14	100	1 1	74 28	35 34	34 50	25	13	+ 9 37	Ragi Kultbi	12'00		12'50
H	Channarayapatna Arsikere		215		Ô	61	25	53	25	52	+ 0 01	Kadale	7.00		-7'00
	YY 1. Manatana		4141		0	85	26	65	24	97	+ 1 68	1 1			
į	Alur	•••	***		1	59	41	01.	42	94	1 93	1			
	District average	· · · ·			1	17	37	62	38	55	0 99.				
(Shimoga		0	20 08		50 50	32 30	48 42	31 28	76 33	+ 0 72 + 2 09	Rice, 2nd	7:00	7:00	8'17
١,	Channagiri	4.	0	00	13	38	21	06	19	93	+ 1 13	sort.	. 5,,		011
5	Honnali Shikarpur				Ö	73	26	63	34	40	- 7 77	Ragi	18'00	18'00	16'81
34	Sorab		1+1		0	70	58	52	60 81	79 60	-227 -1836	Kulthi	11,00	11'00	12110
нтмова	Sagar (Valled lotte)		***	. ***	1	11 05	63 83	14	108	14	-10 30 -24. 30	1	1		
52 J	Nagar (Kallurkatte) Tirthaballi			***	1 1	36	96	_	132	41	25 23				
	Kumsi				1 0	90	37	31	39	19	- 1 79	1		170	
	District average	е	0	03	0	80	49	96	58	51	<u> </u>				
	Chikmagalur					20	31	55	34	79	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		7'50	7'00	7'00
ध्वं	Kadur	•••		+11		86	23 40	90 55	19 32	61 53	+ 4 29 + 7 97		100	100	1.00
Ω.	Tarikere Koppa	414			1 1	02	89	32	111	95	-22 66	Ragi	15.00	15'00	16,00
KADUB.	Mudgere				1	63	78	90	89	54	-10 64		11'00		8'00
	Karasimharajapura				1	20	67 111	18	70 136	66	- 3 48 - 25 49		7.00	7.00	7'00
	Bringeri		- 100				-	-				- 1		-	
	District average	Ð		60.4		07	63	2)	70	82	<u> </u>				
	Chitaldrug			18		39		68	21	10 22	-0.47		6'80	6.20	8,00
g	Challakore	•••	1 0	31 30		10 47	25 20	66 83	14 20	68	+ 5 95		0.00	1.00	0.00
H	Hiriyur Holalkere		1	p	. 0	27	21	86	23	12	- 0 28	Ragi	20.00		
CÉLTALDEUG.	Davangure		0	17	0	23	31	82	20	65	+11 17 +11 60		11'00		
H	Molakalmuru			C	Ä	22 57	32 17	11 55	20	79	- 0 24		7'00		
鹄	Jagalor Hosdurga		0	06		37	30	33	21	97	+ 8 36	1 3	1	,	1
~	Haribar		1 6			80		47	17	97	+ 4 50				1
	 District average	ø	0	36	0	34	25	50	19	69	+ 3 81		1		Î
	4								***						İ
	Provincial average		0	07	7 0	79	36	28	36	76	0 48				
	LAUAIDGIST SASLAR	4	۱ °	100		1 12	30	43	1 33		7	1.1			1

Norz.—Rice (Lusked)—Oryga Satica. Ragi- Elevelus Corcoana.

Kulthi—(Horse gram) Deliches Bifforus, Obolum—Sorghum Vulgare.

Kadala (Bangal gram) Cisor Arietinum.